

Mawu gā ḥusētɔ

traduit de « Dieu fort et grand ! tu vois toute ma vie »

p

1. Ma - wu gā nju - - sē - tɔ,
 2. Ne me - le zo - - zom a -
 3. Ne me - be ma - - si yi

mf

nè - kpoa ny'a - gbe ken, Nè - nyam, nè -
 lo me - to - te la, 'Fi - sia - fí -
 'nyi - gba fe mlœ nu, A - yla de

f

dzro me - nye tso - dзи - fo ke. Dee ma - te -
 nè - døa wò a - si dзи - nye ; Ha - fi nye a -
 vi - vi - ti me l'a - vli me, A - lia yi

p

ŋ'si le ke - klē ma - vɔ la nua ? A - fi - sia -
 de na - tro de nu - fo - fo ŋju, Nye su - su -
 dzi - fo hā, ke - ke - li - Ma - wu, Wò ke - klē

p

fi wò ŋku le yo - nye - me.
 wo le ŋku - wò me xo - xo.
 se - sē a - tum ko - ko - ko.

4. Ke to xɔse me la, mete va gbɔwo :
L' efe lolɔ me, Yesu gbugbom fle.
Woklo nuvɔ katã dã le ɲutinye
Hexɔm ðe wò ɲkume le kɔkɔfɛa.

5. Mawu nutefewɔla mavɔ, dom kpɔ,
Dzro nye dzime bene nàwɔe kɔkɔe ;
Eye nàkplɔm to wò mɔ mavɔ la dzi,
Ahafiam alesi makafu wòe.